

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 снл алтынны
ыйтан тахсар

№ 70 (5426)

1980 снл. Бэс ыйн 10 күнэ
оптуорунньун

Сынага
2 харчы

Аһылык базата—сүөһү
и и т и и н т ө р ү т э

К Э С К И Л Б И Т И Н БЫҔААРАР ХАҔМПААННЫА

М. ПАВЛОВ, тыа хаһаайыстыбатын
производственной управлениетын начальнига.

ССКП КК от ыйынаа-
ры (1978 с.) Пленумтар
сүөһү аһылытын бөдө
базатын тэрийингэ ула-
хан болгомто ууруллу-
бута. Партия Киин Ко-
митетын уонна ССРС
Министрларын Советын
быйылгы уураахтарыгар
бу боппурус ордуу күүс-
кө туруорулуна, бы-
һаччы дыһаллар бөлү-
үһүннлэр. Итинэн си-
бестээн ССКП обкома
уонна Саха АССР Ми-
нистрларын Совета рес-
публика совхозтарыгар
сүөһүнү үчүгэй хаачыс-
тыбалаах дэлэй аһылы-
гынан хааччылыкта
чопчу соруктары ту-
руордулар. Ол сорукта-
ры олоххо кылларынга
биһиги оройуонмуз ха-
һаайыстыбалара көккө
сыга дыһаллары олох-
тууллара, тэрийэр үлэ
ордук кедүүстөөх фор-
маларын булалхара эр-
биллэр.

Онуэс пятилетка аас-
пыт сылларыгар оройуон
оттоохун былаанын 66,4
—74,6 эрэ бырыһыан хо-
лорон көллө, сүмөһин-
изэх аһылыктары ба-
лэмизэһин былаанкара
ыраадынан туолбакка
иһэллэр. Онон общест-
веннай сүөһүнү көмчир-
тик аһатыы бордуюк-
суйа таһнары түһүүтүн
сүрүн биричиэнэтинэн
буола. Ыанар ынах ах-
сына элбөөт иһэрин үр-
дүкөн үүтү валовой
ылыы абыллыктары
снл ахсын аччылар, от-
тон үүтү государствода
туттарыы түөрт сыллаа-
бы сорууда 95,4 быры-
һыан туолла. Нырэйи
ылым 63,4 бырыһыантан
44,1 бырыһыанга, кулун
деловойа 71,9 бырыһыан-
тан 42,2 бырыһыанга
диэри таһнары түстүлэр.
Сүөһү көмчүрүн өлүү-
тэ снл ахсын эбиллэн
4 сыга 5533 ынах сүө-
һү, 1910 сылгы туһата
суох туораата.

Ити чакчылар оро-
йуонга сүөһү итинтин
төрүүтүн буолар турун-
таах аһылык базатын
тэрийингэ совхозтар са-
лайаччыларын, спе-
циалистарын эппизти-
нэстөрүн тосту үрдэтэри,
сүөһү итинтин хаачыс-
тыбаннай көрдөрүүлэ-

рин булгуччу тупсарары
модууаллар.

Оройуон совхозтара
билигин 60097 гектар хо-
дуһа уонна 78395 гектар
мөччирөг сирдээхтэр.
Общественнай ынах сүө-
һү уонна сылгы бири
тебетүгөр 2,4 гектар хо-
дуһа, 3,1 гектар мөччи-
рөг тиксэр. Ити аата
совхозтар сүөһү аһылы-
тын балэмизэһингэ сеп-
төөх сирдээхтэр. Быйыл
оройуон үрдүнэн 35 тыһ.
тонна оту, 11,5 тыһ.
тонна силэһи, 700 тон-
на сенаһы, 900 тонна ви-
таминнаах от мээккэтин
бэлэмизир, сүөһү аһы-
лытын 30 бырыһыанын
баһынантан ылар со-
руктаахпыт.

Үчүгэй хаачыстыба-
лаах от от ыйыгар эрэ
содотуопкаланар. Ити
көмчүтүн от көхтөн ба-
рар, хаачыстыбата тосту
мөлтүүр. Онон оттооху-
ну эрдэ саралыыр уон-
на төһө кыалларынан
кылгас болдьоххо ыы-
тар маада.

Туох ханнык иһинэ,
от хомууругар кыттыы,
бу үлэни үрдүк тэрээ-
һинизэхтик ыттыы ту-
һунан боппурорду сир
ахсын эрдэ дүүллөһөн,
холуһага бэс ыйык 25
күнүгөр маассабыдыы
иһирини ситиһэххэ.
Оттоохуну изилдизинэ-
лээх пуумнар тастары-
наабы ходуһалартан са-
далыахха. Быйылгы
курдук уулаах дыйла
өтөхтөр, чараннар бары
уунуөхтөрө. Онон ити
сирдэри оттуур звено-
лар маршруттарыгар
кылларизэххэ, обществен-
най тэрилтэлэргэ, моой
отчууттарга толору сы-
һартыахха. Хас бири-
дин звено көрүүтүнэн
тутулуга суох иһинэн
оттуур тэриллээх буо-
луохтаах. Тохору уонна
сигэтэ суох механиза-
циялаах звенолар көм-
чилэриттэн илин звено-
ларын кылларан ходуһа
калэиник отторун си-
тиһэххэ. Көлө-илин,
илин звеноларын, хо-
дуһа уутуттан көрөн, эл-
бэтэххэ. Бары звено-
ларга, күн-дьыл усулуу-
булаларыттан керен, үлэ
маневреннай буоларын
хааччылаахха.

(Бүтүүтүн 2-с стр. көр).

ПРОГРАММА ТОЛОРУЛЛАР

1980 снл бэс ыйын 6 күнүгөр «Союз Т-2» косми-
ческой хараабын «Салют-6» — «Союз-36» орбитальной
комплексы кытары тинсиктиннэрилиннэ.

Сир чуһаһынаабы орбитага научнай-чинчийэр ком-
плекс бортугар түөрт советской космонавтар — та-
баарыстар Попов, Рюмин, Малышев уонна Ансенов —
былааннамыт үлэлэри толороллор. Түөрт суунка-
лаах көтүү түмүктэммитин кэнниттэн Малышев уон-
на Ансенов Сиргэ төннүөхтэрэ.

«Салют-6» — «Союз-36» — «Союз Т-2» научнай-
чинчийэр комплекс бортаабы системалара септөөхтүн
үлэниилэр. Табаарыстар Попов, Рюмин, Малышев
уонна Ансенов доруобуйаларын туруга үчүгэй.

(ССТА).

БОЧУОТ ДУОСКАТА

Общественнай сүөһү 1979—1980 сс. кыстытын
түмүтүнэн сүөһү итинтигэр, киниттэн бордуюк-
суйаны ылыыга уонна содотуопкалааһынга үрдүк
көрдөрүүлэри ситиспит манньык отделениелар,
фермалар уонна звенолар коллективтара, бастын
сүөсүһүттэр оройуоннаабы Бочуот дуоскатыгар
таһаарыллаллар.

ОТДЕЛЕНИЕЛАРТАН

Карл Маркс аатынан совхоз Волутурдаабы от-
делениета (управляющий Ефимов А. П., партий-
най тэригэ секретара Дюдорев М. М., профсоюз
месткомун председателэ Созыков В. Н.) — кыстык
устатыгар үүтү валовой ылыы уонна государств-
ода туттарыы былааннарын аһары толорбутун,
ити көрүннэргэ аспыт сыллаабы көрдөрүүлэрин
аһарбытын, сүөһү туһата суох өлүүтүн аччалпы-
тын иһин.

ФЕРМАЛАРТАН

Куула Күөл ферматын коллектива (Карл Маркс
аатынан совхоз, Одьулуун отделениета, ферма
старшайа Дьячковская А. П.) хас биридин фураж-
най ынахтан ортотунан 1019-туу кг үүтү ыан бы-
лаанын 27,3 бырыһыан куоһарбытын иһин.

Тонгүргөстөөх ферматын коллектива (Карл Маркс
аатынан совхоз, Одьулуун отделениета, ферма
старшайа Старостина М. Т.) — фуражнай ынахын
ахсыттан 790-нуу кг үүтү ыан былаанын 11,4 бы-
рыһыан аһарбытын иһин.

«Сардага» ферма коллектива (Субуруускай аа-
тынан совхоз, Соловьев отделениета, ферма стар-
шайа Сергеева А. Л.) — хас биридин фуражнай
ынахтан 778-туу кг үүтү ыан былаанын 13 быры-
һыан куоһарбытын иһин.

«Юность» ферма коллектива (Субуруускай аа-
тынан совхоз, Соловьев отделениета, ферма стар-
шайа Кронникова Е. Н.) — фуражнай ынах ахсыт-
тан 733 кг үүтү ыан былаанын 26,8 бырыһыан
аһарбытын иһин.

Урэх Күөрэ ферма коллектива (Карл Маркс
аатынан совхоз, Одьулуун отделениета, ферма
старшайа Капитанова З. Д.) — хас биридин фураж-
най ынахтан 708-тыы кг үүтү ыан былаанын
101,1 бырыһыан толорбутун иһин.

«ЫВСЛКС 60 сыла» ферма коллектива (Эрилик
Эристин аатынан совхоз, Хадаар отделениета,
ферма старшайа Егорова А. И.) — хас биридин фу-
ражнай ынахтан 1124-түү кг үүтү ыан аспыт
кыстыктаабы көрдөрүүтүн 25 кг үрдэппитин иһин.

Бохомо ферматын коллектива (Эрилик Эристин
аатынан совхоз, Хоптово отделениета, ферма стар-
шайа Осипова Е. Р.) — фуражнай ынах ахсыттан
897-лнн кг үүтү ыан ити иһинизэди кыстыктан
көрдөрүүтүн 117 кг үрдэппитин иһин.

ЫАННЫКЫТАРТАН

Ксенофонтала Татьяна Николаевна («ЫВСЛКС
60 сыла» ферма) — хас биридин фуражнай ынахыт-

Сааскы ыһыы дневнигэ

Оройуон совхозтарыгар бэс ыйын 9 күнүгө-
ри турутунан туорахтаах нультуралар 2296
гектарга ыһыллан былаан баара эрэ 46,8 быры-
һыан толорулунна, ол иһинэр «Чурапчы» сов-
хозна 69,9 бырыһыан, Субуруускайга 57,5 бы-
рыһыан, Эриликкэ 57 бырыһыан, Карл Маркс
аатынан совхозна баара-суога 28,2 бырыһыан.

Билигин сааскы хонуу үлэлэригэр 97 трак-
тор, 319 иһи үлэли снлдьар.

Ыһыы сараланыарыттан оройуон үрдүнэн
1025 гектарга снн саптарылына, 2334 гек-
тар луценнелана, 3126 гектарга сааскы хорутуу
ытылына, 912 гектар бараналана, 1879
гектар сир катоктанна.

ТЫА ХАҔААЙЫСТЫБАТЫН УПРАВЛЕНИЕТА.

КӨМӨЛӨӨ БАРДЫЛАР

СЫЛАН «Чурапчы» Г. Н. уонна Макаров
совхоз иһин отделение- Е. Е. II агрегаттара
тын механизатордара ордук үчүгэйди үлэ-
Мурун Тыммыла, ин- лэтиилэр.
тернат-оскуола хоту Сылан механизатор-
оттүлэригэр бааһы дара оһыттаах тракто-
паларга уонна Түөһү рист Григорий Михай-
туорахтаах культура- лович Макаров саал-
лар ыһылыларын бүтэр- татынан бөдөһө ыл-
дилэр. Манна хорутуу- дыы Килэтки отделе-
га Макаров Е. Е. I, ду- ннэтигэр сааскы ыһы-
щениеланынкта Мест- га көмөлөһө бардылар.
ников Н. Г., снмани
түһэринга Макаров

К. МАКАРОВА.

тан 1521-днн кг үүтү ылан соруудабын 101,4 быры-
һыан толорбутун иһин.

Сергеева Анна Львовна («Сардага» ферма) —
фуражнай ынахын ахсыттан 1218-тыы кг үүтү
ыан соруудабын 11,9 бырыһыан куоһарбытын иһин.

Егорова Арена Ивановна («ЫВСЛКС 60 сыла»
ферма) — хас биридин фуражнайыттан 1181-днн кг
үүтү ылан соруудабын 12,4 бырыһыан аһарбытын
иһин.

Кронникова Елена Николаевна («Юность» ферма)
— фуражнай ынахын ахсыттан 1259-туу кг үүтү
ыан соруудабын 38 бырыһыан куоһарбытын иһин.
Дьячковская Аграфена Павловна (Куула Күөл
ферматы) — фуражнай ынахын ахсыттан 1226-дыы
кг үүтү ылан соруудабын 38,2 бырыһыан аһарбы-
тын иһин.

Егорова Евдокия Васильевна («Каскид» ферма)
— хас биридин фуражнайыттан 1183-түү кг үүтү
ылан соруудабын 30,5 бырыһыан куоһарбытын иһин.

Карпова Мария Андреевна (Куула Күөл ферма-
та) — фуражнай ынахын ахсыттан 1164-түү кг үүтү
ылан соруудабын 36,9 бырыһыан куоһарбытын
иһин.

Старостина Матрена Терентьевна (Тонгүргөстөөх
ферматы) — хас биридин фуражнай ынахыттан 1144 кг
үүтү ылан соруудабын 34,5 бырыһыан аһарбытын
иһин.

БОРООСКУ КӨРӨР ЗВЕНОЛАРТАН

Кэтит Күөл борооску көрөөччүлэрин звенота
(Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хайахсы, от-
делениета, старшай Николай Д. С.) — 327 борооску-
ну 98,7 бырыһыан тыһыннаах итэн хас биридини-
рин 103-түү кг телеһүппүтүн иһин.

Волутур бороон көрөөччүлэрин звенота (Карл
Маркс аатынан совхоз, старшай Ядрихинская
Е. А.) 274 борооскуну 97,8 бырыһыан тыһыннаах ит-
тэн хас биридиниэрин 103,1 кг телеһүппүтүн иһин.

БОРООСКУ КӨРӨӨЧЧҮЛЭРТЭН

Макаров Николай Семенович (Эрилик Эристин
аатынан совхоз, Чакыр отделениета) — 87 борооску-
ну сүтүгэ суох итэн хас биридиниэрин 135,5 кг
телеһүппүтүн иһин.

СУЕАНЫ КӨРӨР ЗВЕНОЛАРТАН

Осипов Егор Кириллович старшайдаах звено
(Эрилик Эристин аатынан совхоз) — Нуотарада 140
сүөһүнү сүтүгэ суох итэн, барыларын орто уойуу-
лаах кыстаппытын иһин.

Собакин Гаврил Гаврильевич старшайдаах звено
(Эрилик Эристин аатынан совхоз) — Халааны үр-
вэр 110 сүөһүнү сүтүгэ суох итэн, барыларын ор-
то уойуулаах кыстаппытын иһин.

КӨӨШӨРӨӨНҮ ОҔОРООЧЧУЛАРТАН

Адамов Константин Николаевич уонна Афанас-
ьев Николай Константинович (Эрилик Эристин
аатынан совхоз, Чакыр отделениета, «Артыс» фер-
ма) — 318 ычат сүөһүгэ күн ахсын ортотунан 8-туу
тоһуны балэмизэн кыстык устата барыла 2180
тонна эбии аһылыты отторбуттарын, онон ферма
үрдүнэн хас биридин борооску ортотунан 94,8 кг
телеһүлэрин снтинэн аһаһаахтатылаларын 105,3
бырыһыан толорбуттарын иһин.

УЛАХАН КЫҢАМНЫ

Харага суохтар Бүтүн Союзтаагы общественнэ уонна баһааныылаах общественнай тэрилтэ. Кини сүрү сыйла-соруу—көрбөт гражданны түмүү, общественнай туһалаах үлэ тарды, идеянай-политическай итин.

Бийиги оройуонмутугар общество магнайгы сүһүөх тэрилтэ 1957 сыллаахха кини бастагы председателинэн үлэлээбит В. Н. Дьячковский көүлүһүнүнэн тэриллибитэ. Онтон ила кини харага суохтары обществода киллэрингэ, туһалаах үлэ тардыта, эдэрлэри үөрэттэрин иэни ылыларгыгар көмөлүүтэ бадачча үлэни ытта.

Бийиги магнайгы сүһүөх тэрилтэ учуоттар 51 киһи турар. Кинилэр ортолоругар сибээс Одьулууннаагы отделение почтаовая Т. С. Николаев, совхозтар рабочайдара Н. И. Эверстов уонна А. Р. Кривошапки, коммунальнай предприятиелар уонна тупсаран оноруу комбинатын рабочайа Д. А. Макаров уола. курдук үтүө суобастаах үлэлэринэн ытыктары ылыт дьоннор бааллар.

Советскай правительстве бийиги общественнэ чилиэннэригэр элбэх чэпчэтиилэр, улахан көмөнү оҥорор. Ол курдук, көрбөт эр дьон 50 саастарыгар үлэлэрин ыстааһа 15 сылтан итэҕэ суох, ыахталлар 40 саастарыгар 10 сыл үлэ ыстааһа буоллактарына пенсияга тахсаллар. I уонна II группадаах инвалидтар ханнык баҕарар тэрилтэ

үлэлэригэр түбэлтэлэригэр подоходнай полуотан босхолонолор, санаторийдарга эмтэллэригэр, сынныаналларыгар босхо путевканын туһаналлар. Онуоха I группалаах инвалид сирдиги киниэ эмэ итинник чэпчэтиннигэр туһанар. Общество чилиэннэре радионан истии кини төлбүртэн босхолонолор, транспорт средстволарынан, такситтан уратыларга, босхо айаныларгыраапыгар (холобур, бийиэхэ оройуон иһигэр сылдьар автобустарга). Ону таһынан ордуу кыамматтарга сылга биридэ харчынан көмө оҥоһуллар. Бу сылга киирэн баран оройуонга 10-тан тахса киниэхэ 400 солк. суумаах көмө оҥоһулунна. Общество акааһа сурунааллардаах.

Итинник чэпчэтиилэринэн обществода учуотка турар эрэ гражданныннэр туһаналлар. Оттон бийиэхэ обществода тарды турута мөлхө. Төһө эмэ наадылар дьон бааллары урдүнэн сельсоветтар исполкомнара докумуоннары түһэрбэттэр. Дьонини, көрбөт гражданны олодун усулуобуйатын туоһулуур акт баар буолуохтаах. Ааспыт өттүгэр ойдук докумуоннары Коптодо уонна Чакыр сельсоветтара эрэ түһэрбиттэр. Аны сорох сельсоветтар көрбөттөргө өттүр сирин аһаһаһа бэлэнтөтө суох сынныаналлар. Кэлэр өттүгэр итинник итааһтар туоратыллыах тустаахтар.

К. ПОПОВ,
общество магнайгы сүһүөх тэрилтэтин председатели.

Оройуон орто оскуоаларын үөрэнээччилэрин начальнай байыаннай бэлэмнээхтэрин программалар сеп түбэлтэлэринэн бийиыгы үөрэх дьылы түмүктүүр бизе хонуктаах хонуктаагы занятиелар таргыннээхтик ытылыаналлар. Куокалы күөлүн үрдүгэр палаточнай городокка олорон оҥолор байыаннай бэлэмнээхтэ билиилэрин, дьондордун көрдөрдүлэр. «Орленок» байыаннай-спортивнай ооньуу финалыгар кытыанналар. Бу дьаһалы комсомол райкома, районо уонна райвоенкомат тэрийэн ытыттылар.

«Орленок» байыаннай-спортивнай ооньуу финальнай күрэхтэһиитигэр 7 орто оскуола хамаандата кытыанна. Ыйыл ону таһынан СПТУ хамаандата киирбитэ куоталаһаһа саргыһа.

Балаһаһа бийиытынан ытытылыт 7 көрүнгө күрэхтэһиит бэрт көхтөөхтүк барда.

ГТО многоборьелыгар Дирин орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ эрэлээхтик бастаатылар. Иккискэ хатылылар, үһүскэ интернат-оскуола хамаандата табытылар. Саамай уустук көрүгүнэн кроска, 500 м уонна 100 м сүүрүүлэргэ нормативтары туттары, уолаттарга тардыны, кыргыттарга аньыны буолулар.

Дирингэр автоматы өһүлүүгэ уонна хомуууга эмэ тэһнээхтэрин булбатылар. Сыланнар иккискэ, чурапчылар үсүһү ылылар. Бу көрүнгө СПТУ үөрэнээччилэрэ ордуу мөлхөх бэлэмнээхтэ көһүннэ.

Ол оннугар автоматы-



Бастакы — дирингэр

«Орленок» байыаннай - спортивнай ооньуу финалыгар

нан сылы ытыта. Хатылы оҥолор утарылаһааччыларын олох тутуулары — 240-тан тахса очкуну хомууна кыайылаарынан табытылар. Иккискэ буолбут сыланнартан Дирингэр хамаандата биер очкунан эрэ хаалан үһүс миестэлэһэ.

Салгыттан саба түһүүттэн көмүскэнигэ воензированной эстафетага сыланнар кыайдылар. Чурапчылар иккискэ, кытаанахтар үһүс буолулар.

Байыаннай-спортивнай эстафетага Сылан, Дирингэр уонна Чурапчы хамаандалара үс бастакы миестэлэри ылылар.

Онон уопсай түмүккэ Дирингэр орто оскуолатын хамаандата бастаата. Кинилэртэн бэрт кыранан хаалан хатылылар иккискэ, сыланнар үһүс миестэлэри ылылар.

Күрэхтэһи көрүнгөриттэн ордуу албах ыстарааптыр очкуну оҥолор автоматынан сылы ытыта ылылар. Бу көрүнгө арай Хатылы

кэр уулары аалан бориллээхтээх.

Уоту умурорууга сылдьар дьон көһүлэ суох баран хаалылар бабулар. Биер эмэ киһи уокка ситэр, бааһыгар эбэтэр буруога тумнаһтар түбэлтэлэргэ эрэ барыан сеп. Уокка хаарыйтарбыт дьонго аһаһа аптэкаттан бастакы суһал көмө оһоһулуохтаах, кутталлаах сизингэ уонна бааһырыгыга түргэнник баһыһаа илдьиллээхтээх.

Гражданны, сайыты көһүлэ ойуурга уоту дьалайдык туттуу биер да түбэлтэтин таһаарымаһа. Ойдоһон, умулларылыбака хаалларылыбыт костер, бөһүрөөккэ тобого улахан хоромньуну оһорор кутталлаах. Ойуур—бийиги смага билибэт барда-баайбыт. Кинини харыстаһыһ—бүтүүмүт дьалаата.

Н. ЗОРИН,
Тааттатаагы анна-отделение кэтээн көрөөччү дьонига.

уолаттара Гоша Новгородов 5 ботуруонунан бастык көрдөрүтэ 46, Миша Ефремов 43, Кытаанахтан Ваня Федосеев 41 очколанан атыттартан лаппа чорбойдулар.

Сыланнар ГТО многоборьелыгар уонна ытыта бэлэмнээхтэ буоллар уопсай түмүккэ атыттары ырааһынан быраһар кыахтары туһаматылар.

Эмэ ити курдук, интернат-оскуола үөрэнээччилэрэ кыахтарын ситэ туһаматылар. Кинилэр строевой хаамыыга, ытыта уонна байыаннай-спортивнай эстафетага тэбиллэннэр алтыс миестэге хааллылар. Оттон кытаанахтар многоборьелга үчүгэй эрэри атын көрүнгөргэ

мөлхөх бэлэмнээхтэ көһүннэ.

Кыайылаахтарга ЫВСЛКС районо наһарадалара туттарыдынылар.

Түмүккэ Мугудай, Хайахсыт оскуола киирэр кыахтаах эрэри күрэхтэһи кэлбөттэрин, суолта биэрбөттэрин билиитин, кытаанахтык ылытар наада.

П. СПИРИДОНОВ,
күрэхтэһи кылаабынай судьйата.

СНИМОККА: Сылан орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччигэ Ваня Никитин павод командирлар старшай сержант Николай Пермяковка отделение стройга бэлэмни рапордыр.

П. ОКОНЕШНИКОВ
Фотота.

ОРОЙУОННААҔЫ СПАРТАКИАДА ПРОГРАММАТА

БЭС ЫЙЫН 13 КҮНЭ
Күнүс 15 чаастан—волейбол.

БЭС ЫЙЫН 14 КҮНЭ
10 чаастан—хапсадай, эр-дьон 100 м сүүрүүлэрэ, дьахталлар үһүс ыстаныылар.

10 ч. 30 мүн.—дьахталлар 100 м сүүрүүлэрэ, эр-дьонго уһуну ыстаныы.

11 чаастан—үстэ төхтүрүйэн ойуу. 11 ч. 30 мүн. 1980 м кросс.

12 чаастан—спартакиаданы аһы.

13 чаастан—400 м сүүрүү, кылы.

14 чаастан—обьет.

15 чаастан—100 м сүүрүүгэ фьонал.

15 ч. 20 мүн.—1500 м сүүрүү, ыстаага, гира, Волейбол.

БЭС ЫЙЫН 15 КҮНЭ
10 чаастан—хапсадай, 200 м сүүрүү.

11 ч. 30 мүн.—эр-дьонго үрдүгү көтүү.

11 ч.—200 м—сүүрүүгэ фьонал, 800 м сүүрүү, куобах.

12 чаастан—ветераннар 1500 м, 800 м сүүрүүлэрэ.

13 чаастан—обьет.

14 чаастан—мас тардыһыта, дьахталлар үрдүгү көтүүлэрэ.

14 ч. 30 мүн.—эстафеталар (4x100 м).

14 ч. 50 мүн.—эр-дьонго 5000 м сүүрүү.

Волейбол.

16 чаастан—спартакиаданы сабы.

ТЭРИИЭР КОМИТЕТ.

Редатор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

Олох-дьаһах комбината биридниллэн ыаллар дьыллэрин кендэйүн тутууга биригээдэ тэрийдэ. Туттарааччылар дьыллэрин маһын бэйэлэрэ суорбут, муохтаах эбэтэр паклялаах буолуохтаахтар. Дьон туттарыан бадалахтар үлэ чааһыгар кэлэн дуоһаардаһыт. Маһы тэнэ комбинатка чаһы өрөмүөннээччи үлэлэн эрэр.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Мелиорация ИМК-гар ДТ-75 тракторга ТРАКТОРИСТАР наадалар. Үлэ ылылаһыттар партиранны заааччылаалар.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.

Ойуур баһаарын умуроруу сүрүн көрдөбүллэрэ

(Бүтүүтэ. Иһин 3-с сир. көр).
аһаһаах ураастаах буолуохтаахтар. Уот дьонго өттүгэр хаһаабаны туорааһын бобулар. Баһаары умурорууга быһааччы кыттар дьон биригэһи спец-танастан ураты тобого кэтэр шленнарынан (накалаларынан), ону тэнэ буруостан көмүскэнэр мааскаларынан эбэтэр противозастырынан хааччылаахтаахтар.

Төрдүһүнэн, баһаары умуроруу көһүлэ уот быһа сизбит кураанах тивитторун көрө сылдьан эрбээн эбэтэр сүгүнэн көрдөн баһаар дьонго өттүгэр охторуллуохтаах. Ити дьонго-оһол тахсытын сэрэтэр.

Ойуурга уот бара турар көһүлэ маһы соһуопкадаһыт, тивийн үлэлэрэ тохтотуллуохтаахтар.

Баскыһын, сир үрдүнэ уоту умуроруу

саамай тэһийбит уонна судургу ньымаларынан сабыта оһуу, буорунан саба ыһыт, уот кытыгы уунан ыстары буолаллар. Улахан баһаары умурорууга бу ньымалары умайы күүһө уһарабыт көһүлэ, сарсыарда эрдэ эбэтэр ыкса кизһэ, тутталлар.

Алтыһынан, күүстээх баһаары умуроруу көдүүстээх ньыматынан утары уоту ытыгы буолар. Бу түбэлтэге сир үрдүнэ уот умайар матырыйааллар сизтиллэллэр. Уматыны ыстарга тирэх балаһаларынан суоллар, ылыктар, хаһаабалар буолуохтары сеп. Ардыгар итинник балаһаны искусствоннай ньыманан оһороллор. Утары уот, үөһэ этиллибитин курдук, салгыт сизгэ үрдүүр, тымал мөлүүр көһүлэ ылыттылар ордуу.

Тирэх балаһаны өһө-

рууну 5—7 кийилээх биригээдэ телорор, оһтон салгыт уматар. Маһы саба уматар аппараттары үлэге бэлэмнээхтэ уонна көһүлэ иһингэ 2—3 кийи, балаһаны оһорууга 1 кийи сылдьар, уматар аппараты эмэ 1 кийи үлэлэтэр. Уматыны контуруолаһаһыта уонна уот балаһа тас өттүгэр куоттарына умурорууга 1—2 кийи анаар.

Сэткэһинэн, рабочайдар сынныанар уонна хонор сирдэри ойуур баһаара бохсуллубут өттүн кыраныһаһыттан 100 метртэн итааһа суох тэһийичи буолуохтаах уонна 2 метртэн кырата суох кэтиттээх аһаһаа минерализованнай балаһанан бүдэһнээхтээх. Уот бара турар зонатыгар тохтоһуу, хонуу бобулар. Баһаары умурорууга сылдьар рабочайдар аһытар астарын,

БИИГИ ААДЫРЫСЫТ: почтаовый индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор—21-395, отделлар—21-495, уопсай—21-505.

Индекс 60849. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам на якутском языке. Объем 1 печ. лист. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ с. Чурапча, ул. Карла Маркса 12. Тираж 3165.